

**2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:
SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 4 (KGWEDITHARO 1)**



KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
Ditekanyetso tsa thatlhobo ya motheo le kamogelo di dirwe mo malatsing a le mararo a ntlha, beke ya ntlha ya kgweditharo ya ntlha. Tshedimisetso e, tla bontsha tlhabelo/mekhino e e ka nnang teng mo kitsong ya barutwana. Tshedimisetso e e bonweng e tla dirisetswa go rulaganyetsa dithuto le ditirwana				
1-2	<p>(TIRO YA MOLOMO) Reetsa sethangwa sa tshedimisetso eleng posetara e e bapatsang tiragalo</p> <p>Supa dintlha tse di kgethegileng</p> <p>Sekaseka tshedimisetso e e neilweng</p> <p>A amanya tshedimisetso le botshelo jwa gagwe</p>	<p>Go buisa sethangwa sa tshedimisetso sa ditshwantsho pono sekao tshate/lenaneothalo/mmapa wa dikakanyo, mmepe/ditshwantsho</p> <p>Pele ga puiso</p> <p>Ponelopele go lebilwe setlhogo le ditshwantsho</p> <p>Dirisa ditogamaano tsa puiso jaaka go okola</p> <p>Botsa le go araba dipotso tse maleba</p> <p>Ranola le go buisana ka tshedimisetso go tswa mo ditshwantshong</p> <p>Buisang ka sethangwaponon se se nang le ditshwantsho sk: ditshate/mananeo/mmapa le mmapa wa thaloganyo/ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ranola tshedimisetso • Buisana ka lebaka la sethangwa • Buisana ka puo e e dirisitsweng • Supa le go buisana ka kagego le diponagalo jaaka mebala, bogolo jwa ditshwantsho le mekwalo e e farologaneng (fonto) <p>Go buisetsa go thaloganya</p> <p>Pele ga puiso: buisana ka ditshwantsho</p> <p>Ranola/thalosa tshedimisetso</p> <p>Buisana ka maitlomo a sethangwa</p> <p>Buisana ka puo le ponagalo jk mmala, fonto e e farologanyeng</p> <p>Mekgwa ya go buisa</p> <p>Puisetso godimoltlogela tsothle o buise/puiso-</p>	<p>Sobokanya diteng tsa sethangwa sa tshedimisetso o itshegeditse ka letlhomeso sethangwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlatsa mafoko a a tlogetsweng mo tshobokanyong e e kwadilweng kgotsa tshate/lenaneothalo/mmepe wa dikakanyo • Dirisa tlotlofoko e e maleba • Dirisa mafoko a mašwa a a maleba go tswa mo sethangweng se se buisitsweng <p>Ba dirisa letlhomeso la go kwala tshosobanyo</p> <p>Mang?</p> <p>Eng?</p> <p>Leng?</p> <p>Kae?</p> <p>Goreng?</p> <p>Jang?</p> <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go kwala dithangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go thagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</p> <p>Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko</p> <p>Mainagotlhe, mainatota, matlhalosi, matlhalodi, madiri,</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo</p> <p>Dipolelonono, sekapolelo, dipotso, dipaka,</p> <p>Bokao jwa mafoko Tshwantshanyo, tshwantshiso, diane</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso</p> <p>Letshwao la potso letshwao la potso, tiriso ya thanodi</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<p><i>kaelo ka ditlhophapha/puisokopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya patsana</i></p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakanyetso ya puisetso godimo</p> <p>Go buisa go ijesa monate: Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le30</p>	<p>tswelelopele/kgatelopele ya barutwana</p>	
3-4	<p>(TIRO YA MOLOMO)</p> <p>Ba reetsa le go arabela nopollo go tswa mo patsaneng</p> <p>Ditirwana tsa matseno</p> <p>Ditirwana tsa matseno ponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelopele • Reetsa nopollo go tswa mo pading • Reetsa dikakanyokgolo le dintlha tse di kgethegileng <p>Tlhalosa ditiragalo</p> <p>Ditirwana tsa matseno ponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go tlhophha molaetsa-mogolo <p>Tlhalosa ditiragalo sentle, ka tatelano ya tsona</p> <p>Amanya le botshelo jwa gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka boleng jwa setso, botho le loago mo setlhangweng <p>• Go tsaya karolo mo puisanong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refosanang go bua • Tlhomama mo setlhogong • Botsa dipotso tse di maleba • Tshegetsatsa puisano • Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go bontsha boutlwelebothoko le tlotlo 	<p>Buisa nopollo go tswa mo pading</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola, go tlovisa matlho, ponelopele ka setlhogo le go buisana ka morero/diteng <p>Tlotla/buisana ka baanelwa le maikutlo a tlhagisiwang ke setlhangwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amanya ditiragalo/baanelwa le matshelo a bona <p>Go buisetsa go tlhaganya</p> <p>A dirisa ditogamaano tse di latelangOkola, o batla dintlha kgolo</p> <p>Tlovisa matlho go batla dintlha tse di tshhegetsang</p> <p>Dirisa ditogamaano tse di latelang</p> <p>Ponelopele</p> <p>Dira dikamano</p> <p>Thuto ya Dikwalo</p> <p>Buisana ka kagego, tiriso ya puo le baamogedi</p> <p>Supa pharologanyo magareng ga kgangkhutswe, bukatsatsi le lekwatlotshelo?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko <p>Mekgwa ya go buisa</p> <p>Puisetso godimol <i>tlogela tsothe o buise /puisokopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya patsana</i></p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantsa ya puisetso godimo</p>	<p>Ba kwala sethalo sa moanelwamogolo</p> <p>Ba dirisa letlhomeso</p> <p>Pele ga go kwala - ba reetsa nopollo go tswa mo pading</p> <p>Ba tlhophha diteng le maitlhomomo a a maleba</p> <p>Dirisa puo le kagego e e maleba</p> <p>Rulaganya dintlha ka tatelano</p> <p>Dirisa thuta-puo, mopeleto, matshwao a puiso, dipopego tsa puo le melawana sentle</p> <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, • Go boeletsatsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng.</p> <p>Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelelopele/kgatelopele ya barutwana</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko</p> <p>Ditlhophha tsa maina, Mabotsi, maemeditho, thuanani, maetsi, malatlhelwa</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <p>Pakajaanong, pakafetileng, pakatlang, thuanani sediri, thuanani sedirwa</p> <p>Bokao jwa mafoko</p> <p>Malatodi, makaelagongwe</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <p>Tlhakakgolo, khutlo, phegelwana, kgaoganyo ya mafoko, letshwao la potso, tiriso ya thanodi.</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<p>Go buisetsa go ijesa monate Go buisa padi/padiso tsatsi lengwe le lengwe metsotso e le 30</p>		
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetsogodimo (Maduo: 20) <p>Simolola ka tiro e mo kgweditharo 1 mme o e feleletse mo kgweditharo 2 fa o rekota maduo</p>				
5-6	<p>Reetsa kgangkhuswe Tirwana ya matseno Ponelopele Supa baanelwa Gakologelwa nthakgolo Ba araba dipotso tsa molomo Ba tlotla kgang gape Ba latelana dintlha Ba neelana ka baanelwa sentle</p>	<p>Go buisa kgangkhuswe Pele ga puiso Ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditogamaano tsa go buisa: go dira ponelopele le go dirisa medumo ya ditlhaka le methala ya tiriso • Go buisana ka tlotlofoko e ntšhwa go tswa mo sethangweng se se buisitsweng • Go supa le go tshwaela ka baneelwa • Neela le go thalosa maikutlo a gago ka ga sethangwa <p>Go buisetsa go thaloganya Dirisa thanodi Dirisa ditogamaano tsa go buisa, ponelopele ka setlhogo: go okola go tlodisa matlho go batla dintlha tse tshgetsang dira ponelopele ba ipopela bokao ka mafoko le ditshwantsho Sekaseka go go godisa go thaloganya</p>	<p>Ba kwala kgang e e ikaegileng ka maitemogelo a bona Ba thopha setlhogo se se maleba Ba dirisa lethomeso le le maleba Tsenyeletsa baanelwa Dirisa dipopego tsa puo, mopeleto le matshwao a puo a a maleba Dirisa tlotlofoko e e farologaneg, e tsamaisana le setlhogo. Ba dira thanodi</p> <p>Dirisa dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go kwala ditlangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelelopele/kgatelopele ya barutwana</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko mainagotlhe, mainatota, bongwe le bontsi, mainagoboka maina a a senang bongwe le bontsi jaaka: metsi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo dipolelonolo Mopeleto le</p> <p>Matshwao a puiso khutlo, ditlhakagolo le ditlhakanye</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<p>Dirisa ditogamaano tsa go tlhaloganya sethangwa Ipopele bokao jwa setshwantsho Amanya tshedimose tso Dira dikamano Ponelopele Ipopele bokao</p> <p>Thuto ya dikwalo Supa le go tshwaela ka baanelwa Ba tlhagisa le go tlhalosa maikutlo a bone ka sethangwa Puisetso godimotlogela tsotlhe o buise/puiso- kaelo ka ditlhopho/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya patsana</p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantso ya puisetso godimo Go buisetsa go ijesa monate Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le 30</p>		
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 2 (GO KWALA) Tlhamo (Maduo: 20) Kanelo kgotsa TLHALOSO Ditemana tse 3 Mo tsamaong ya kgweditharo</p>				
7-8	<p>(TIRO YA MOLOMO) Go reetsa le go buisana ka resipe Ditirwana tsa matseno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelopele • Gakologelwa tsamaiso • Supa diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo 	<p>Buisa resipe Pele ga puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantshong • Dirisa ditogamaano tsa puiso: ponelopele, metlhala ya tiriso • Buisanang ka dintlha tse di kgethegileng tsa sethangwa 	<p>Kwala ditaelo: o dira jang kopi ya tee/mogodungwana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwala lenaane la dilwana le ditswaki • Dirisa dintlha tse di kgethegileng tse di maleba • Dirisa tatelano e e nepagetseng • Dirisa modirisotaelo wa lediri 	<p>Dira ka mafoko Maemedi tota, makopanyi Dira ka dipolelo Sediri, sedirwa, letiro, mediriso ya lediri Bokao jwa mafoko maadingwa</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<ul style="list-style-type: none"> • Neela ditaelo tse di tlhamaletseng, sekao, ka mokgwa o samentšhise e dirwang ka teng • Dira dintlha le go dirisa ditaelo tse di buisitsweng • Botsa dipotso go bona tlhaloso 	<ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka tatelano ya ditaelo <p>Go buisetsa go tlhaloganya Dirisa ditogamaano tse di latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlodisa matlho go batla dintlha tse di tshhegetsang • Okola, o batla dintlha kgolo <p>Dirisa ditogamaano tsa go tlhaloganya setlhangwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelopele • Ipopele bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho • Dira dikamano <p><i>Puisetso godimo/tlogela tsothe o buise/puiso-kaelo ka dithopha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya patsana</i></p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantso ya puisetso godimo Go buisetsa go ijesa monate Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirisa popego le kagego e e nepagetseng • Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago <p>Dirisa dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go kwala dithangwa tsa ntlha, • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelelopele/kgatelopele ya barutwana</p>	
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMANG TIRO 3: TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo: 40) Ditlhangwa tse di buisiwang/tse di sa buisiweng (Maduo: 15) Setshwanopono (Maduo: 10) Dipopego tsa Puo le Melawana (Madumo: 15) Ditirwana tsa tiro e, ga di tlhokagale gore di kwalwe ka nako e le nngwe</p>				

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
9-10	<p>(TIRO YA MOLOMO) Tsaya karolo mo puisanong ya setlhopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refosanang ka go buisana mo setlhopheng • Tlhomama mo setlhogong • Botsa dipotso tse di maleba <p>Ikatiso ya go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Tlhopha tirwana e le nngwe ka letsatsi) • Diragatsa leboko, pina • Tshameka motshameko wa puo o o bonolo • Neela le go latela ditaello/dikaelo tse di bonolo. • Bega dikgang tsa gago • Tlotla ka kgang e o e utlwieng/e o e buisitseng 	<p>Puiso ya posetara kgotsa kitsiso Pele ga puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelopele go tswa • mosetlhogong le ditshwantsho/didiriswa tsa pono • Buisanang ka diteng tsa setlhangwa • Supa tshedimosetso e e maleba <p>Dirisa ditogamaano tsa puiso: Okola go bona ntlhakakaretso/ntlhakgolo, tlodisa matlho go bona dintlha tse di totobetseng/kgethegileng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisa setlhangwaponno sa • tshedimosetso, sekao, mmepe • Supa ka mo setlhangwa se • rulagantsweng ka teng jk mmala, bogolo jwa fonto le mokwalo o o farologaneng • Ranola ditlhangwaponno <p>Ikatiso ya go buisa Buisetsa godimo ka kapodiso e e maleba, segalo le lebelo tse maleba <i>Puisetso godimo/tlogela tsotlhe o buise/puiso- kaelo ka ditlhopha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya patsana</i></p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantso ya puisetso godimo Go buisetsa go ijesa monate Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le 30</p>	<p>Thala/bopa posetara e e bapatsang tiragalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha tshedimosetso e e maleba le maitlomo le baamogedi • Dirisa kagego e e maleba • Dirisa diponagalo tse di maleba, jk. mebala, fonto e e farologaneng <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelopele/kgatelopele ya barutwana</p>	<p>Bokao jwa mafoko Lefoko le le emelang polelwamna</p> <p>Dira ka dipolelo Tshwantshanyo, tshwantshiso, diane</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso le mopeleto: letshwao la potso letshwao la potso, tiriso ya thanodi, letshwao la tsiboso, dikhutlwana, ditlhakakgolo</p> <p>Kgato ya go dira ka mafoko</p>

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG (TEKANYETSO YA GO ITHUTA)			
<p>DITIRWANA TSA GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO) Ditirwana tse di farologaneg tsa go reetsa le go bua</p>	<p>DITIRWANA TSA GO BUISA LE GO LEBELELA Dikgato tsa go buisa Ditirwana tsa puisetso – godimo Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya puiso Ditirwana tsa dikwalo tse di itshetlhegileng/ikaegilleng mo ditlhangweng/dikwalo di le 3, mo tsamaong ya dikgwedi di le thataro [<i>semesetara</i>]</p>	<p>DITIRWANA TSA GO KWALA LE GO TLHAGISA Dikgato tsa go kwala Tshobokanyo Boithamedi Ditlhangwa tsa Tiriso</p>	<p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA Ditirwana tse di farologanyeng tsa dipopego tsa Puo le Melawana di amane/itshetlege ka mofuta wa setlhangwa</p>
MOPHATO 4 SETSWANA PUO TLALETSE YA NTLHA TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: (KGWEDITHARO 1)			
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1: TIRO YA MOLOMO PUISETSO GODIMO (Maduo: 20) ELA TLHOKO: Tiro 1, e simolola kwa kgweditharo ya 1 e felela mo kgweditharo ya 2 fa maduo rekotiwa.</p>	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 2: GO KWALA TLHAMO (Maduo: 20) Tlhaloso/kanelo (3 ditemana) Mo tsamaong ya kgweditharo</p>	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO TA DITLHANGWA (MADUO40) TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo:40) Ditlhangwa tse di buisiwang/tse di sa buisiweng (Maduo: 15) Setlhangwaponono (Maduo: 10) Dipopego tsa puo le melawana (Maduo: 15))</p>	

**2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:
SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 4 (KGWEDITHARO 2)**

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>(TIRO YA MOLOMO) Reetsa leboko/pina Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelopele • Gopola dintlhakgolo • Buisanang ka thitokgang • Amanyane le maitemogelo a gago • Supa morumo le morethetho/moribo • Tlhalosa maikutlo jaaka a tlhotlheleditswe ka leboko • Diragatsa pina/mola o o tlhophilweng 	<p>Buisa leboko/pina/limerick Thuto ya dikwalo Buisanang ka dintlhakgolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhalosa maikutlo jaaka a tlhotlheleditswe ke pina/leboko • Supa moribo/morethetho le morumo le tiro/tlhotlheletso ya tsona • Aroganya mafoko ka dinoko go tlhaganya moribo/morethetho <p>Dirisa ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ipopela setshwantsho • Dira dikamano • Ponelopele • Go ipopela bokao <p>Dirisa ditogamaano tsa puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha le • Go tlodisa matlho • Ponelopele • Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang <p>Mekgwa ya go buisa <i>Puisetso godimotlogela tsothe o buise/puiso-kaelo ka ditlhopho/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya leboko/pina</i></p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantso ya puisetso godimo Go buisa go ijesa monate Go buisa padi/padiso lletsatsi lengwe le lengwe metsotso e le30</p>	<p>Go kwala leboko le le bonolo/pina/limerick</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophang diteng tse di maleba • Dirisa popego le kagego tse di maleba • Rulaganya le go kwala sethangwa sa ntlha le go boeletsa pina • Dirisa moribo/morethetho le morumo o o maleba • Dirisa kitso ya dinoko go bopa moribo wa sethangwa • Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala • Go kwala ditlangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto (thala/tiriso ya mfoko mo polelong/tlhaloso ya kgotsa bokao jwa</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelelopele/kgatelopele ya barutwana</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko mainakgopolo, maina a dilo, mainatswako, maemedi, masupi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelodipolelonolo Bokao jwa mafoko morumo, maadingwa, mothofatso, poeletso modumo, tshwantshanyo, tshwantshiso</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso khutlo, phegelwana, dinoko tsa mafoko, letshwao la tsiboso</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p>(TIRO YA MOLOMO) Matseno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele • Reeletsa dintlha tse di totobetseng <p>Tsaya karolo mo phaposeng borutelong [Morutabana a etelele puisano pele]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka mosola wa tshedimosetso • Golaganya tshedimosetso le botshelo jwa gago • Buisana ka ditlamorago/seabe mo bathing [batho ba amega jang] • Tshwantshanya/bapisa maemo mo mafelong a a farologaneng, bontsha boyo (lefelo) bo o bo ratang ka mabaka. • Tshegetsatsa dikakanyo tsa gago ka mabaka • Supa diponagalo tsa dipegelo tsa maemo a bosa: rejisetara le mofuta wa puo e e dirisitsweng • Dirisa ditogamaano tsa tirisano mmogo tsa go tlhaeletsana sentle mo maemong a ditlhopho <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lomaganya tshedimosetso le botshelo jwa gago • Buisanang ka ditlamorago tse di kgonagalang mo bathong • Tshwantshanya/bapisa maemo mo mafelong a a farologaneng, bontsha boyo (lefelo) bo o bo ratang ka mabaka • Tsaya karolo mo dipuisanong, le go emelela kakanyo ya gago • Supa diponagalo tsa dipegelo tsa maemo a bosa: rejisetara le mofuta wa puo e e dirisitsweng 	<p>Buisa pegelo ya maemo a bosa/tšhata/lenaane/mmepe Pele ga puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola setlhangwa go bona kgopolokakaretso tlodisa matlho go bona dintlha tse di totobetseng • Supa ka mo setlhangwa se • rulagantsweng ka gona • Tlhaola le go tlhalosa go tshwana le go farologana • Buisa setlhangwapono sa tshedimosetso sekao: mmepe • Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko <p>Mekgwa ya go buisa <i>Puisetso godimo/tlogela tsotlhe o buise/puiso-kaelo ka ditlhopho/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya pegelo</i></p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakanyetso ya puisetso godimo Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le 30</p>	<p>Sobokanya setlhangwa sa maemo a bosa/tšhate ka go</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlatsa mafoko a a tlogetsweng mo tshobokanyong e e kwadilweng kgotsa tšhate/lenaneothalo/mmepe wa dikakanyo • Dirisa tlotlofoko e e maleba • Dirisa mafoko a mašwa a a maleba go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng <p>Ba dirisa lethomeso la go kwala tshosobanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mang? • Eng? • Leng? • Kae? • Goreng? • Jang? <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, • boeletsatsa, • Go tseleganya, • Go thotlha diphoso le • Go thagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tsewelelopele/kgatelopele ya barutwana</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko Lediri, ledirilefetedi, ledirilefeledi, thuanyi, matlhalosi, mediriso ya lediri</p> <p>Bokao jwa mafoko Sediri, sedirwa thuanyi, mathusamadi, pakatlang, pakafetileng</p> <p>Bokao jwa mafoko Diane le maele, dithamalakwane</p>

KGWEDITHARO 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditogamaano tsa tirisano mmogo tsa go tshaeletsana sentle mo maemong a dithopha • Ranola le go buisana ka ditlhangwaponotse di marara thata <p>Reetsa tthaloso ya sengwe Supa se se tthalosiwang sentle Dirisa mafoko a a tshwanelang se se tthalosiwang Dirisa mafoko a mašwa Dirisa matlhalosi</p>			

TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: (Tiro ya molomo)

TIRO 1: Puisetsogodimo (Maduo: 20)

Tiro e, ke tsewetso go tloga kwa kgweditharo ya 1. E tla konosedwa le go rekotiwa mo kgweditharo ya 2

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6	<p>(TIRO YA MOLOMO) Go reetsa terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno • Ponelopele • Reetsa le go amana mmuisano/dipotsotherisano le maitemogelo a gago • Supa dintlha tse di totobetseng/kgethegileng • Boeletsa pono ya terama ka go tlotla tatelanao ya ditiragalo • Neela maina a badiragatsi ka nepagalo • Tlhalosa dikakanyo le maikutlo ka ga sethangwa • Dirisa popego ya puo e e nepagetseng <p>Etsisa modiragatsi mo patsaneng e e tlhophilweng mo kgweditharo ya 1</p>	<p>Buisa mmuisano Pele ga puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelopele go tswa mo stlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola sethangwa go bona kgopolokakaretso tlodisa matlho, ponelopele, go bona dintlha tse di totobetseng, • Supa ka mo sethangwa se • rulagantsweng ka gona • Tlhaola le go tlhalosa go tshwana le go farologana • Buisa sethangwapono sa tshedimosetso sk: mmepe • Buisanang ka tlotlofoko e nstlwa le go e tlhaloganya • Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko <p>Thuto ya dikwalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa le go tshwaela ka poloto. • Neela mabaka a tiragatso • Supa le buisana ka boleng jo sethangwa se bo tlhagisang • Tlhagisa maikutlo a a tlišiwang ke sethangwa <p>Go buisetsa go tlhaloganya Dirisa ditogamaano tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ipopela setshwantsho • Dira dikamano • Dira ponelopele • Botsa dipotso <p>Mekgwa ya puiso Puisetso godimollogela tsotlhe o buise/puiso-kaelo ka ditlhophapha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya mmuisano</p>	<p>Kwala sethangwa sa dipotsotherisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophapha diteng tse di maleba • Dirisa foreimi/letlhomeso • Dirisa puo-sebui.mo mmuisano • Atolosa dipolelo ka go tsenyeletsa matlhalosi le matlhaodi • Dirisa tlotlofoko • mainatota, makopanyi le dipolelwana • Dirisa mopeleto, matshwao a puo le tiriso ya puo e e maleba • Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro /pele ga go kwala • Go kwala ditlhagisa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>Kwala tshekatsheko ya buka/sethangwa [patsana] mo kgweditharong 1 Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelolepele/kgatelolepele ya barutwana</p>	<p>Dira ka mafoko Madiri mafeledi, maetsi le malatlhelwa, kgaoganyo ya mafoko</p> <p>Bokao jwa mafoko Diane le maele</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso Phegelwana, khutlwana, letshwao latsiboso, ditsejwana, khutlokhutlo</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantso ya puisetso godimo Go buisetsa go ijesa monate Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le 30</p>		
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4: Sethangwa sa Tirisano (E kwalwa pele ga teko ya Seetebosigo e e lekanyediwang kwa sekolong)				
7-8	<p>(TIRO YA MOLOMO) Go reetsa le go tswelletsa ditaelo, sekao: ditaelo /melwana/melao ya pabalesego/go tlhapa diatla/melawana kgotsa ditaelo tsa go dira sengwe Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele • Gakologelwa tsamaiso • Supa diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo • Tlhokomela ditlhogo tse di bothokwa • Neela ditaelo tse di tlhamaletseng, sekao; mokgwa o samentšhise e dirwang ka gona • Dira dintlha le go dirisa ditaelo tse di buisitsweng • Go botsa dipotso go bona tlhaloso • Tshwaela ka ga go tlhaloganyega ga ditaelo <p>Go reetsa le go neela dikaelo Reeletsatsa go bona dintlha tse di kgethegileng Dirisa dintlha ka nepagalo Dirisa popego ya puo ka nepagalo Ikatisetse go reetsa le go bua (Tlhopha e le nngwe go ikatisa) • Tsibogela ditaelo ka tlhamalalo</p>	<p>Go buisa sethangwa sa ditaelo, s.k: ditaelo/melwana/melao ya pabalesego/go tlhapa diatla/melawana kgotsa ditaelo tsa go dira sengwe Pele ga puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele go tswa mo setlhogong le ditshwantshong • Dirisa ditogamaano tsa puiso: • ponelepele, metlhala ya tiriso • Buisanang ka dintlha tse di • kgethegileng tsa sethangwa • Buisanang ka tatelano ya ditaelo • Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko <p>Mekgwa ya puiso Puisetso godimo/tlogela tsotho o buise /puiso-kaelo ka ditlhopha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya patsana</p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantso ya puisetso godimo Go buisetsa go ijesa monate Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le 30</p>	<p>Kwala tlhamo e e tlhalosang bothokwa jwa go sala ditaelo/dikaelo morago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha diteng tse di maleba le setlhogo • Dirisa popego e e maleba jaaka foreimi/lethomeso • Rulaganya tshedimotsetso e e • kgodisang • Dirisa setlhogo le dipolelo tse di tshegetsang go bopa ditlhangwa tse di lomaganeng • Dirisa thutapuo, mopeleto le • matshwao a puiso a a maleba • Tlhagisa tiro e e phepa o dirisa ditlhogo, diphatla tsa ditlhangwa (sekgala) • Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago • Dirisa dikgato tsa go kwala <p>Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go kwala dikwalo tsa ntlha • Go boeletsatsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko Madirimathusi, mafeledi, mafetedi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo Pakatlang, pakatlang-tsweledi, molokololo wa polelonolo</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso Tiriso ya thanodi le go itlhamela thanodi</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	• Neela le go latela ditaello/dikaelo tse di bonolo		Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelolepele/kgatelopele ya barutwana	
9-10	Tiro 5 DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKONG E E TLHOMAMENG (Tsi bogelo ya ditlhangwa maduo a le 40) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Setlhangwa tekathaloganyo se se buisiwang/se se sa buisiweng (Maduo: 5) • Potso 2: Tekathaloganyo ka ga setshwantshopono (Maduo: 10) • Potso 3: Go kwala tshobokanyo (Maduo: 5) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawna (Maduo: 10) 			

DITIRWANA TSA TLHATHOBO E E TLHOMAMENG (TEKANYETSO YA GO ITHUTA)			
Ditirwana tsa go reetsa le go bua Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua	Ditirwana tsa go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo Ditirwana tsa tekathaloganyo ya puiso Ditirwana tsa dikwalo go tswa dikwalweng/ditlhangweng/dibuka tse tharo mo kgweditharo tse pedi <i>Mo semesetareng</i>	Ditirwana tsa go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala Go kwala ka ditemana Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo Tiro ya boitlhamedi	Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana

MOPHATO 4: TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG KGWEDITHARO 2		
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1: Pusetso godimo (Tiro e, ke tswelotso go tloga kwa kgweditharo ya 1. E tla konosediswa le go rekotiwa mo kgweditharo ya 2)	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4: GO KWALA Setlhangwa sa tirisano: (Maduo: 10) (E kwalwa pele ga teko e e laolwang)	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5: Tsi bogelo ya ditlhangwa (Maduo: 40) Potso 1: Setlhangwa tekathaloganyo se se buisiwang/se se sa buisiweng (Maduo: 15) Potso 2: Tekathaloganyo ka ga setshwantshopono (Maduo: 10) Potso 3: Go kwala tshobokanyo (Maduo: 5) Potso 4: Dipopego tsa puo le melawna (Maduo: 10)

**2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:
SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 4 (KGWEDITHARO 3)**

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1- 2	<p>(TIRO YA MOLOMO) Go reetsa le go buisana kgang e e senang ya nnete/boammaaruri, (leinane/dikinane/dinoolwane) Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele ka ga setlhangwa • Tlhaola poloto, maitshetlego le baanelwa • Tsaya karolo mo dipuisanong go emelela kakanyo ya • Buisana ka molaetsa mogolo • Araba dipotso ka molomo <p>Barutwana ba begela ka kgang e e senang boammaaruri/nnete (leinane/ dikinane/dinoolwane)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neela ditiragalo ka tatelano • Neela maina a baanelwa • Tsibogela dikakanyo le maikutlo a a siameng/tshisimogo ka thitokgang/baanelwa/molaetsa/maitshetl ego jj. 	<p>Go buisa leinane/dikinane, dinoolwane Pele ga puiso Ponelepele go tswa mo setlhogong le ditshwantshong Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditogamaano tsa puiso • Dirisa ditogamaano tsa puiso go dira ponelepele • A dirisa malepa a kitso le go tlhologanya setlhangwa • Buisana ka molaetsa/wa kgang • Farologanya fa gare ga ditiragalo tse e leng tsa nnete le tse e seng tsa nnete <p>Tsibogela dikakanyo le maikutlo ka setlhangwa Mekgwa ya go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pusetso godimo/tlogela tsotlhe o buise • Puiso-kaelo ka dithopha/ • Puiso kopanelo/puiso ka sebedi/ • puiso ka nosi ya leinane/dikinane, dinoolwane <p>Go buisa go ijesa monate Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le30 Lebelela setlhangwa se se buisitsweng ka nosi Tsaya karolo mo dipuisanong, go emelela kakanyo ya gago</p>	<p>Go kwala leinane/dikinane, Dinoolwane o dirisa letlhomeso la go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa letlhomeso la go kwala kgotsa polelotseno/tshimologo mo go tlhokalang • Kwala kgang a latelanya ditiragalo • Dirisa tlotlofoko e e farologanyeng • Kwala ditiragalo ka pakapheti <p>Tlotlofoko ya bong Kwala mafoko le bokao jwa ona mo tlotlofokong ya bong Dirisa dithalo kgotsa dipolelo o dirisa mafoko le dithaloso go supa bokao, jj. Kgomaretsa tlotlofoko e ntšha mo leboteng</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko setlhogo, kutu le mogatlana pakapheti, maetsi, malatlhelwa, makopanyi Kgato ya go dira ka dipolelo Polelonolo, polelotswako, ditemana Bokao jwa mafoko Maele, Diane, thuto (go tswa mo setlhangweng, medumopuo Matshwao a puo le mopeleto Khutlo, phegelo, phegelwana dithakakgolo, ditsejwana</p>
3-4	Reetsa le go tsaya karolo mo puisanong	Buisa go batla tshedimosetso go tswa mo	Dirisa mefuta e e farologanyeng ya dithalo	Kgato ya go dira ka mafoko

KGWEDITHARO 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p>POROJEKE KGATO 1 PATLISISO</p>	<p>ya porojeke ya boithlamedi a ikaegile ka dikwalo/ditlhagwa (s.k. Poko/Terama/Kgangkhutswel/ Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka tsamao le nako ya porojeke Buisanang ka go bopa potso/setlhogo le sekgweetsang/tsamaisang Bua ka bothokwa jwa metswedi ya dipatlisiso le dithusathuto Buisana ka mosola Netefatsa go kwala dintlha Tlhalosa bothokwa jwa neela metswedi le tsa botshelo jwa mokwadi <i>le lenaane la dibuka</i> Tlhalosa dintlha tsa go tlhola go lekanyetsa le dikaelo tsa rubiriki/lenaneo la go lekanyetsa <p>Baithuti ba</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgaogana ka ditlhophal/ dira ka nosi Kokoanya tshedimosetso ya patlisiso Ba abelana megopolo, dikakanyo le go tsaya karolo mo dipuisanong Ba dira tsa botshelo jwa mokwadi Ba nna le rekoto ya tswelolepele ya porojeke (Faele ya Bopaki) 	<p>setlhangweng/lekwalong le le tlhophilweng.</p> <p>(S.k. go lebeletswe dikwalo/ditlhagwa (s.k. Poko/Terama/Kgangkhutswel/)</p> <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> Neela dithusathuto tsa patlisiso Rotloetsa barutwana go oketsa dithusathuto mo go tse di tlametsweng Boeletsa setlhangwa go godisa go tlhaganya Tlotla ka seabe sa diponagalo/dikarolo tsa Tlotla ka seabe sa matlhale a ditshwanopono mo dikwalong (Poko, Terama/kgangkhutswel). <p>Barutwana ba</p> <p>Dirisa ditogamaano tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> go okola le go tlodisa matlho go ntsha kakanyokgokolo le tse di e tshhegetsang supa mokgwa o setlhangwa se rulagantsweng ka ona bapisa pharologano le go tshwana ga mafelo a a farologaneng <p>Buisa setlhangwaponon sa tshedimosetso sekao mmepe,</p> <p>Kwala dintlha ka mafoko a gago go ipaakanyetsa Kgato 2 Go Kwala</p>	<p>thulaganyo tlatsa tlatsadiphitlhelelo tsa patlisiso ya porojeke ya boithlamedi</p> <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha matlhomeso/dithusathuto tse di tshhegetsang mofuta wa kuno/phitlhelelo e e tshwanetseng go fitlhelelwa (s.k. mmapa wa tlhaganyo, tshate ya ditatelano, thalo [<i>Venn diagram</i>]) Gatelela bothokwa jwa le lokwalo Totobatsa/gatelela dintlha le ditlhalso/ponagalo tsa rubiriki/lenaleo la go tlhola Gopotsa barutwana go tlhoma mogopolo mo go arabeng dipotso/setlhogo <p>Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> Barutwana ba lebelela tsamao ya patlisiso Arabela potso/setlhogo se se kgweetsang/tsamaisang ka go tlhophal tshedimosetso bothokwa go tswa metswedding ya dipatlisiso le dithusathuto Netefatsa go kwala dintlha ka mafoko a gago go ipaakanyetsa Kgato 2: Go Kwala Dirisa letlhomeso la go kwala (fa le tlametswe) Dirisa melawana ya puo e e amanang le tshhekatshoko ya dikwalo 	<p>Matlhaodi, matlhalosi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Polelotswako</p> <p>Matshwao a puo</p> <p>Khutlo, phegelo, phegelwana</p> <p>Bokao jwa mafoko</p> <p>Lefoko le lengwe mo boemong jwa polelwana</p> <p>Kgodiso ya Dipopego Tsa Puo Le Melawana tse di amanang le patlisiso ya ditlhagwa tsa dikwalo go lebeletswe: (Poko/Naane – Padi/Terama/Kgangkhutswel)</p> <p>Thulaganyo ya diphitlhelelo tsa porojeke. (s.k. mmapa wa tlhaganyo, tshate ya ditatelano, thalo [<i>Venn diagram</i>])</p> <p>Go tlhokega ga tshedimosetso</p> <p>Dirisa tlotlofoko e e malebana le prrojeke</p>
<p>TSIBOGO YA MORUTABANA</p> <p>Pororeke e diragadiwa mo tshkong ya dibeke tse pedi.</p> <p>Bopaki/bošupi jwa ditirwana le tsamao, di tsenywe/bewe dibukatiro/faele/faele ya bopaki Bontsha gore patlisiso e dirwa jang ke a dira, re a dira, o a dira,</p>				

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	bothokwa jwa <i>bibliokerafi</i> Diphithheleo tsa patlisiso di arabele potso/setlhogo Tsepamisa mogopolo mo go kagegong ya go kwala metswedi, Tekanyetso Kgato 1: Patlisiso o dirisa rubiriki/lenaneo la go tlhola le go neela barutwana pegelo Ditirwana tsothle di diragala mo phaposing, ka dikaelo tsa morutabana Tekanyetso go ithuta, e nne e e tswelalang			
BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE				
5-6 GO KWALA	<p>Ditogamaano tsa go Reetsa le go Bua. go lebeleletse dikwalo/ditlhangwa (s.k. Poko/Naane/Terama/Kgangkhutswe (TIRO YA MOLOMO)</p> <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umaka/boeletsa potso/setlhogo, mo porojeke e lebisitseng teng. • Buisana ka dikarolo le diponagalo tsa setlhangwa • Netefatsa gore baithuti botlhe ba siame/kgona go ka simolola Kgato 2: Go Kwala <p>Buisana le barutwana ka go rulaganya mokwalo wa bone, ba dirisa dipatlisiso tse ba di fitlheletseng</p> <p>Buisana ka dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naya ditaello tsa tirwana ya go kwala • Buisana ka letlhomeso la go tirwana e e tshwanetseng go bontshiwa ka go kwala (Tlhamo/Pegelo/Postara, jj.) • Barutwana ba <p>Nna le seabe mo dipuisanong Tlhaloganya gore go lebeleletse eng mabapi le setlhogong/ dipotso tse bodiwang.</p>	<p>Ditogamaano tsa Go Buisa Le Go Lebelela – thusa barutwana go tlhaloganya rubiriki le ditlhokego tsa tekanyetso ya go kwala Porojeke ya boitlhamedi.sk</p> <p>Ditirwana tsa matseno umaka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neela tatelano ya ditiragalo • Kaela barutwana go buisa le go dirisa dintlha tsa patlisiso. • Buisa le go tlotla ka rubiriki <p>Tlhatlhamolola dikelo le ditlhalosi mo rubiriking</p> <p>Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisa setlhangwa se se tlhophilweng. Buisa le tlhaloganya rubiriki. • Buisa le tlhaloganya letlhomeso la go kwala. • Supa melawana ya puo e e rileng go tswa mo 	<p>Kwala/thala/bopa ntlha e e tlhophilweng mo setlhogong</p> <p>Ditirwana tsa matseno</p> <p>Naya barutwana letlhomeso la go kwala. Mme o ba bontshe/kaele</p> <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso le • Go tlhagisa • Buisana ka dikarolo/diponagalo tse di riling tsa dikwalo tse di tlhophilweng <p>Barutwana ba</p> <p>Dirisa letlhomso la go kwala (Fa go tlhokagala)</p> <p>Kwala setlhangwa sa ntlha</p> <p>Go tlotlha diphoso, le Kwala le go tlhagisa setlhangwa sa bofelo</p>	<p>Natlafatso/tisetso ya Dipopego Tsa Puo Le Melawana tse di rutilweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Kgato ya go dira ka mafoko</p> <p>Kutu, ditlhogo, megatlana</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo</p> <p>Polelonolo, polelotswako Dipopego le kagego e e nepagetseng</p> <p>Matshwao a puiso le Tlotlofoko mo tirisong e maleba mopeleto</p> <p>Khutlokhutlo</p> <p>Matshwao le mopeleto</p> <p>Dintlhakgolo le tse di tshagetsang Ditemana/melawana ya ditshwantso Tatelano e e nepagetseng ya ditemana go netefatsa tomagano Melawana ya puo e e maleba/tlhokegang go ya ka setlhangwa.</p>
TSIBOGO YA MORUTABANA: Pororeke e diragadiwa mo tshekong ya beke tse pedi				

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<ul style="list-style-type: none"> Tsepamisa mogopolo mo go kagegong ya go kwala metswedi Tlathlhaba/ lekanyetsa Kgato 2: Go Kwala; ka go dirisa rubiriki le naya barutwana dipholo ka phithhelelo ya bona <p>Morutwana mongwe le mongwe a ikwalele tirwana e, mme e tla lekanyediwa ka rubiriki</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsepamisa mogopolo mo go kagegong ya go kwala metswedi, diphithhelelo tsa patlisiso di arabele potso/setlhogo Tekanyetso Kgato 1: Patlisiso o dirisa rubiriki/lenaneo la go thola le go neela barutwana pegelo <p>Ditirwana tsotlhe di diragala mo phaposing, ka dikaelo tsa morutabana</p> <p>Tekanyetso ya go ithuta, e nne e e tswetsang dipatlisiso</p>			
KGATO 3 TLHAGISO YA POROKEK E KA MOLOMO	<p>ELA TLHOKO:</p> <p>Ditirwana tsotlhe di tshwanetse go diragalela mo phaposing borutelo, ka kaelo/thuso ya morutabana</p> <p>Tlhagiso ka molomo e ka dirwa ka ditsela tse di latelang, bobedi/ setlhopho mme ngwana mongwe le mongwe o tla tshwaiwa a le esi/nosi ka rubiriki e e kwa thoko</p> <p>E tshwanetse go nna maleba go sethangwa se se tlhophilweng (S.k. Poko/Padi/Terama/Kgangkhutswe)</p> <p>Sekao: Terama e ka diragatsa motshameko; Poko: poko Moithuti mongwe le mongwe a kwale tiro ya gagwe e e lekanyediwang ka rubiriki</p> <p>Ipaakanyetso ya tlhagiso ya Tiro ya Molomo e tshwanetse go simolola ka Kgweditharo 3 le go tswetswa ka Kgweditharo 4 fa e rekotiwa le go begiwa</p> <p>Tekanyetso ya go ithuta e tshwanetse go nna e e tsweleng</p>			
7-8	<p>(TIRO YA MOLOMO) Go reetsa leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopho segalo le tlhagiso e e maleba le diteng le setaele sa leboko Dirisa kgatelelo ya modumo le puo ya sefatlhego Dirisa puo ya mmele mo go maleba, kemo le dikgono tsa tlhagiso, sekao tekatekanyo ya lebelo/morethetho modumo le lebelo Dirisa kgatelelo ya segalo e e maleba Reetsa leboko/maboko mme o tlatse tirwana ya tekathaloganyo ya go reetsa <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> Ponelopele Bontsha kgatlhego le go tsibogela tlhotlheletso ya medumo e e sosolositsweng ke leboko Supa/thaola mowa o o renang mo lebokong/maikutlo <p>Ditirwana tsa matseno</p>	<p>Buisa leboko/maboko o arabe tekathaloganyo ya go buisa</p> <p>Ditirwana tsa matseno: Pele ga puiso:</p> <p>ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</p> <p>Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> Supa/thaola morumo, moribo/morethetho Kgaoganya mafoko ka dinoko Tlhagisa maikutlo a a tlhotlheleditsweng ke leboko <p>Mekgwa ya go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Puisetso godimo/Tlogela tsotlhe o buise puisio- kaelo ka ditlhopho puisio kopanelo puisio ka sebedi puisio ka nosi ya papatso <p>Go buisetsa go ijesa monate</p> <p>Go buisa padi/padiso/ppapatso tsatsi lengwe</p>	<p>Kwala dipolelo tse naleng morumo</p> <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> Supa le go bontsha – ka moo mafoko a rumang; ka go refosa tiriso ya medumo mo lefokong/mafokong Dirisa puo ya boithlamedi go thalosa kgotsa go botsa dipotso Lemoga, ditlhaka le gore di tsamaelana le medumo ya teng <p>Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> Kwala dipolelo ka bobedi, tsa bolelee jo bo lekanang mme di ruma Dirisa morumo le moribo o o nepagetseng <p>Dirisa kitso ya dinoko go bopa morumo le mosribo</p> <p>Thanodi ya Bong</p> <ul style="list-style-type: none"> Kwalamafoko le bokao jwa ona mo thanoding 	<p>Dira ka mafoko</p> <p>Makopanyi</p> <p>Dira ka dipolelo</p> <p>Polelwana, polelonolo</p> <p>Bokao jwa mafoko</p> <p>Mothofatso, tshwantshanyo, tshwantshiso, morumo, le moribo</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto</p> <p>Dikhutshwafatso, tiriso ya thanodi – ditlhakaina,</p> <p>diakeronomi, tlogelo ya tlhogo/karolo ya bofelo ya lefoko</p>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka kakanyokgolo/ thitokgang ya leboko Le amanye le maitemogelo a gago Supa/tlhaola morumo, moribo/morethetho Tlhagisa maikutlo a a tlotloleditsweng ke leboko Diragatsa leboko/mela e e tlhophilweng <p>Barutwana ba:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ikatisa ka ditirwana tse difarologaneng tsa go reetsa le go bua Amanya leboko le maitemogelo a gago Supa/tlhaola moribo le morumo Tlhagisa maikutlho a a tsosolositweng ke leboko <p>Supa mafoko a a dumang ka go tshwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Ikatiso ya go tsenya poeletsomedumo, tshwantshanyo le maetsi mo tirisong Diragatsa leboko/temana e e tlhophilweng <p>Ela tlhoko: Tekanyetso e e tsweleng ya go lthuta</p>	<p>le lengwe metsotso e le 30</p> <p>Lebelela sethangwa se se buisitweng ka nosi</p> <p>Se amanye le botshelo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dirisa dithalo/dipolelo go bontsha bokao jwa mafoko le tlhaloso ya teng Kwala tlotlofoko e ntšhwa mo leboteng 	
9-10	<p>(TIRO YA MOLOMO)</p> <p>Go reetsa papatso e e buisetwang kwa godimo kgotsa go tswa mo seyalemoyeng/thelebishini</p> <p>Ditirwana tsa matsenoponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> Ranola le go buisana ka molaetsa go akaretsa le mesola mo sethangweng Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maitlhommo le bareetsi/baamogedi ba sethangwa <p>Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maitlhommo le bareetsi/baamogedi ba sethangwa <p>Tsaya karolo mo puisanong ya setlhophaka ka dintlha tsa loago tse di amanang le dipapatso</p>	<p>Buisa papatso mme o arabe tekathaloganyo ya puiso</p> <p>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> Ranola le go buisana ka molaetsa go akaretsa le mesola mo sethangweng Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maitlhommo le bareetsi/baamogedi ba sethangwa <p>Barutwana ba</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maitlhommo le bareetsi/baamogedi ba sethangwa <p>Tsaya karolo mo puisanong ya</p>	<p>Go kwala papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa diteng tse di maleba le maitlhommo le baamogedi Dirisa dtlhangwapono le boalo jo bo maleba jwa maitlhommo Dirisa thutapuo le tlotlofoko e e maleba Dirisa puo ka boitlhamedi Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Neela dikakanyo o dirisa dimmepe tsa tlhologanyo 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko</p> <p>Mainagoboka, leitiri leemedi, dikutu</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo</p> <p>Thuanyi-sediri</p> <p>Mopeleto le matshwaopuiso: kuttlho, phegelwana, phegelo, letshwao la potso</p> <p>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Ikatisetse go reetsa le go bua (Tlhophaka e le nngwe go ikatisa)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsibogela ditaello ka tlhamalalo

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka mesola ya loago Botsa dipotso tse di maleba, o dirisa mokgwa o o siameng wa go botsa dipotso, sekao, mang, efe, eng, leng, jang, goreng <p>Tekanyetso ya go ithuta: ipaakanyo ya puisetso godimo ELA TLHOKO: Tlhatlhobo ya tswelletso ya go ithuta</p>	<p>setlhopha ka dintlha tsa loago tse di amanang le dipapatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka mesola ya loago Botsa dipotso tse di maleba, o dirisa mokgwa o o siameng wa go botsa dipotso, sekao, mang, efe, eng, leng, jang, goreng <p>Mekgwa ya go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Puisetso godimo/Drop all and read puiso- kaelo ka ditlhopha puiso kopanelo puiso ka sebedi puiso ka nosi ya papatso <p>Buisetsa godimo ka kapodiso, segalo le tiriso ya puo e e tlotlheletsang</p> <p>Lebelela sethangwa se se buisitsweng ka nosi/sebedi</p> <p>Go Buisa go ijesa monate</p> <p>Poko/naane e buisiwa letsatsi le letsatsi, metsotso e le 30. Lebelela sethangwa se se buisitsweng ka nosi. Amana le botshelo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Go tlhagisa ditlhagwa tsa ntlha Go boeletsa Go tlotlha diphoso Go kwala sethangwa sa bofelo Go tlhagisa sethangwa sa bofelo <p>se se phepha se bonala/buisega</p> <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> Ranola le go buisana ka molaetsa go akaretsa le mesola mo sethangweng <p>Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maitlomo le bareetsi/baamogedi ba sethangwa</p> <p>Barutwana ba</p> <p>Thanodi ya Mong:</p> <p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le 	

DITIRO TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG: MOPHATO 4 (Tekanyetso ya go lthuta)			
<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua (Tiro Ya Molomo) • Mefuta ya Ditirwana tsa Go Reetsa Le Go Bua • Dipuisano mo phaposing borutelo • Metlotlo • Dingangisano 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela • Go buisa letsatsi le letsatsi • Dikgato tsa go buisa • Puisetsogodimo le mekgwa e mengwe ya go ruta • Ditirwana tsa Tekatthalogayo (Go buisa go goTlhaloganyegang) • Ditirwana tsa Dikwalo go tswa mo ditlhangweng tse di farologanyeng tse di rutilweng le go ithuta 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tlhagisa • Dikgato go Kwala • Tshobokanyo • Go dira ditemana • Go Kwala Boitlhamedi • Ditlhangwa tsa Tiriso 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso • Mefuta ya Ditirwana tsa Dipopego Tsa Puo le Melawana di ikamanye/nyalane le mofuta ea setlhangwa
<ul style="list-style-type: none"> • Tekanyetso e e sa tlhomamang kgotsa e e Tlhomameng: • Tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tshwanetse go dirisetswa go kaela ditaello le ditshono tsa go phekola le go nonofisa • Tiriso ya dipotso, dipuisano le tebelelo; tlhatlhobo e e sa tlhomamang e kgona neela morutabana ka thebolo ya potlako • Tlhatlhobo ya go lthuta e tshwanetse go nna e e tsweleng • Tlhatlhobo ya go lthuta ya botsweledi e baakanyetsa tlhagiso ya Tiro ya Molomo ka Kgweditharo 4 			
MOPHATO 4 SETSWANA HOME LANGUAGE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG YA KGWEDITHARO 3			
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6 –BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgato 1: Patlisiso (Maduo: 10) • Kgato 2: Go kwala (Maduo: 30) • Maduo Otlhe (40) • Boitlhamedi jwa go kwala Porojeke bo tla ikaega ka NNGWE ya melebo/dikwalo tse di rutilweng le go ithutiwa: Poko/Naane/Terama/Kgangkhutswe 		<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7 – TIRO YA MOLOMO</p> <p>Tlhagiso ya Porojeke ka molomo (Maduo: 20)</p> <p>Maduo Otlhe (20)</p> <p>Simolola Tiro ya Molomo mo Kgweditharo 3 mme o konosetse ka Kgweditharo 4, fa maduo a rekotiwa</p> <p>Go tshwanetse ga nna le mefuta e e farologanyeng ya ditlhangwa go ralala mephato Tlhatlhobo ya go lthuta ya botsweledi e baakanyetsa tlhagiso ya Tiro ya Molomo ka Kgweditharo 4</p> <p>Tshitshinyo ya go fetolela maduo a mephato go 4-6</p> <p>80% (Tekanyetso e e Tlhomameng) le 20%(Tlhatlhobo)</p>	

**2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:
SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 4 (KGWEDITHARO 4)**

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
1-2	<p>(TIRO YA MOLOMO) Go reetsa kangkhutswe Ditirwana tsa matseno Ponelopele, Supa baneelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Reetsa le go amanya sethangwa le botshelo jwa gago Araba dipotso tsa molomo Supa/tlhaola dintlha tse di kgethegileng. Tlhomama mo setlhogong Neela pegelo ka poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), le baanelwa Araba dipotso ka molomo tse di malebana le kangkhutswe Bua/tlotla kangkhutswe gape Reetsa le go bua ka moo se amanang le botshelo jwa gago ka teng Supa/tlhaola dintlha tse di kgethegileng Tshegetsa setlhogo Supa/tlhaola le go tshwaela ka moanelwamogolo, poloto le maitshetlego, (lefelokgang le nako) Araba dipotso ka molomo go tswa mo sethangweng Bua/tlotla kangkhutswe gape <p>Tsaya karolo mo dipuisanang tsa dithopha. Ditirwana tsa matseno Ponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhaola dikakanyokgolo le dintlha tse di totobetseng/ kgethegileng Neela pegelo Amanya kgang le botshelo jwa gago Buisanang le go neela dikakanyo 	<p>Go buisa kangkhutswe Pele ga puiso Ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</p> <p>Go buisetsa go Tlhaloganyana Go ithuta Dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Supa/tlhaola le go tshwaela ka moanelwamogolo, poloto lemaitshetlego, (lefelokgang le nako) Neela mabaka ka bodiragatsi jwa baanelwa Tlhaloganyana tlotlofoko Supa/tlhaola dikakanyokgolo le dintlha tse di kgethegileng Supa le go tlotla boleng mo sethangweng <p>Go reetsa kangkhutswe</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tsa matseno: ponelopele Supa baneelwa Gakologelwa dintlhakgolo Araba dipotso tsa molomo <p>Tekatlhaloganyano ya Theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> Go tlotla kgang gape Boeletsa ditiragalo go ya ka tatelano e e maleba ka go di tlotla Neela maina a baanelwa sentle Buisa/tlotla ka tlotlofoko go tswa mo sethangweng se se buisitsweng <p>Lebelela sethangwa se se buisitsweng ka nosi Tlotla ka ga sethangwa/kgangkgolo mo dipolelong di le 3 go ya go 5</p>	<p>Go kwala kangkhutswe Dirisa sebopego se se naggetseng</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa foreimi/lethomeso le le maleba Tlhopha diteng le stlhogo se se maleba Dirisa setlhogo le polelo ya setlhogo go bopa ditemana tse di lomaganeng Gokaganya ditemana ka go dirisa makopanyi le dipolelwana Dirisa tlotlofoko e e farologaneng Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso tse di maleba mo gare ga ditemana <p>Dirisa thanodi go sekaseka le mopeleto le godisa bokao jwa mafoko Dirisa dikgato tsa go kwala Neela dikakanyo o dirisa dimmepe tsa tlhaloganyano</p> <ul style="list-style-type: none"> Go tlhagisa dithangwa tsa ntlha Go boeletsa Go Tlhotlha diphoso Go kwala sethangwa sa bofelo Go tlhagisa sethangwa sa bofelo se se phepa se bonala/buisega, ka diphatlha tse tshwanetseng <p>Kwala mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ka bowena/kgotsa mo loboteng lwa mafoko Dirisa thanodi go: godisa/nonofisa mopeleto Dirisa logong/dikarata kgweetsa/tsamaisa/laola dikgato tsa go buisa Tlotlofoko</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko Matlhalosi a felo, dipaka, maemedi, makopanyi, mainatota le mainagotlhe, marui, masupi (tsepamisa mo dithutong tse di rutilweng)</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo Polelwanatlhalosi, polelwana ya lediri</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso Tlhakagolo, khutlo, phegelwana, kgaoganyo ya mafoko</p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
	<ul style="list-style-type: none"> Tsaya karolo mo puisanong ya setlhopha, seka: dintlha tse di amanang le kgang Refosana ka go bua Nna/thomama mo setlhogong Botsa dipotso tse di maleba Tshegetsa puisano Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go ba utlwelela le go ba tlotla Neela kitsiso/e e naleng tlhaloganyo e bile e lekalekana <p>Go reetsa kgangkhutswe</p> <ul style="list-style-type: none"> Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana Ditirwana tsa matseno: ponelopele Supa baneelwa Gakologelwa dintlhakgolo Araba dipotso tsa molomo <p>Tekatlhaloganyo ya theetsa</p> <ul style="list-style-type: none"> Go tlotla kgang gape Boeletsa ditiragalo go ya ka tatelano e e maleba ka go di tlotla Neela maina a baanelwa sentle <p>Tlhatlhobo ya go lthuta – go ipaakanyetsa tlhagiso ya Molomo.</p>	<p>Tlhagisa maikutlo</p> <p>Mekgwa ya go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Puisetso godimo/tlogela tsotlhe o buise Puiso- kaelo ka ditlhopha Puiso kopanelo/puiso ka sebedi puiso ka nosi ya leinane/dikinane, dinoolwane <p>Go buisa go ijesa monate</p> <p>Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le 30</p>		
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 7: TIRO YA MOLOMO</p> <p>•Puisetsogodimo (Maduo: 20)</p> <p>Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya ntlha mme e wediwe mo kgweditharong ya bobedi fa maduo a rekotiwa</p>				
3-4	<p>Go reetsa motshameko/terama e buisetswa kwa godimo go tswa mo seyalemoyeng, thelebishene</p> <p>Ponelopele go tswa mo setlhogong</p> <ul style="list-style-type: none"> Boeletsa pono ya terama ka go e tlotla ka tatelano 	<p>Go buisa motshameko/terama le go feleletsatlatsa tekatlhaloganyo ya go buisa</p> <p>Pele ga puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ponelopele go tswa mo setlhogong Dirisa ditogamaano tsa puiso 	<p>Go kwala mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopha baanelwa ba ba maleba Rulaganya mmuisano o o kgodisang Dirisa sebopego se se 	<p>Kgato ya go dira ka mafokoMainagoboka, leitiri leemedi, dikutu</p> <p>Kgato ya go dira ka dipoleloThuanyi sediri</p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
	<ul style="list-style-type: none"> • Neela maina a badiragatsi ka nepo • Etsisa modiragatsi kgotsa boemo jo bo itsegeng/itsagalang • Tlhophla diteng tse di maleba • Dirisa dintlha ka nepo • Tlhagisa dikakanyo le maikutlo • Tlhomama mo setlhogong • Supa kitso ya dipharologanyo tsa loago/ <p>Ikatisetse go Reetsa le go Bua (tlhophla ikatiso e le nngwe ka letsatsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diragatsa poko kgotsa pina e bonolo • Tshameka motshameko wa puo o o bonolo • Neela le go latela ditaello le dikaelo tse di bonolo • Tlotla gape kgang e o e utlwileng • Tsibogela ditaello ka tlhamalalo • Neela le go latela ditaello/dikaelo tse di bonolo • Tlotla kgang ya gago • Tlotla kgang e o e utlwileng <p>Etsisa modiragatsi</p> <p>Tlhatlhubo go lthuta – lpaaknyetso ya Tiro ya Molomo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Supa kgangkgolo • Buisanang ka badiragatsi le maitshetlelo • Tlhalosang dikakanyo le maikutlo a a tlholthediwang ke setlhangwa • Buisanang ka dipopego tsa setlhangwa segolo matshwao a puo le letlhomeso <p>Go ikatisa go Buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisetsa godimo – o dirisa tse dilatelang ka tshwanelo/maleba kapodiso, tlhagiso le segalo • Puiso-kaelo ka ditlhophla <p>Puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puiso: Terama • Puiso-kaelo ka ditlhophla/ • Puiso kopanelo/puiso ka sebedi <p>Puiso ka nosi: Lebelela setlhangwa se se buisitsweng ka nosi</p> <p>Mekgwa ya go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetso godimo/tlogela tsotlhe o buise/ • Puiso- kaelo ka ditlhophla/ • Puiso kopanelo/ puiso ka sebedi • puiso ka nosi ya leinane/dikinane, • dinoolwane <p>Go buisa go ijesa monate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotso e le30 	<ul style="list-style-type: none"> • nepagetseng • Dirisa puo-sebui ka nepo • Dirisa tlotlofoko e e • farologaneng • Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puiso le sebaka se se maleba • Rekota mafoko le bokao mo thanoding ya gago <p>[Go kwala: mmuisano]</p> <p>Rekota mafoko le bokao</p> <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala • Dirisa mmapa wa tlhaloganyo go ala/tlhomama dintlha • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa thanodi go nonofisa tlotlofoko le mopeleto. (Thala/ tiriso ya mafoko mo polelong/ tlhaloso ya kgotsa bokao jwa mafoko) <p>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelolepele/kgatelolepele ya barutwana</p>	<p>Mopeleto le matshwao a puiso: kutlo, phegelwanaphegelo, letshwao la potso</p>
5-6	<p>Reetsa le go buisana ka dikgang tsa ga jaanong go tswa mo lokwalodikganyeng/ makasini</p> <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele 	<p>Go buisa athikele ya lokwalodikgang/makasine</p> <p>Pele ga puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho 	<p>Go kwala tshobkanyo ya lokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditlhogokgang, mokwadi • wa athikele, temana e simololang, dikarabo tse di arabang dipotso tse: • Mang, eng, kae, leng, le goreng/jang 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko Madiri – madiritota, lediri lefetedi le lefeledi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Sediri, sedirwa, thuanani sediri, dipakajaanong</p> <p>Mopeleto le matshwaoopuiso</p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
	<ul style="list-style-type: none"> Reetsa dintlha tse di totobetseng/kgethegileng Supa/tlhaola molaetsamogolo Amanya tshedimotsetso le botshelo jwa gago Buisanang ka dikakanyokgolo le dintlha tse di totobetseng/kgethegileng Buisanang ka boleng jwa setso, loago le setho mo sethangweng Ditirwana tsa matseno Ponelopele <p>Reetsa dintlha tse di kgethegileng Supa/tlhaola molaetsamogolo</p> <ul style="list-style-type: none"> Amanya tshedimotsetso le botshelo jwa gago Buisanang ka dikakanyokgol le dintlha tse di totobetseng/kgethegileng Dirisa sethangwa sa tshedimotsetso go tsibogela Buisanang ka boleng jwa setso loago le setho mo sethangweng Tsaya karolo mo dipuisanong tse di kgwedwang ke morutabana mo phaposi-borutelong <p>Tlhagisa puo e e sa ipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhapha diteng tse di maleba Dirisa tshimologo, bogare le bokhutlo Tlhomama mo sethogong Dirisa thulaganyo ya dikakanyo e e kgodisang/kgotsofatsang Dirisa puo ya mmele, kemo le dikgono tsa tlhagiso, sekao, go lekanyetsa bonako, modumo le sebaka <p>Tlhatlhubo ya go lthuta – go ipaakanyetsa tlhagiso ya Molomo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dirisa ditogamaano tsa go buisa Go buisa go go tlhaloganyegang Dirisa ditogamaano tsa go buisa tse di farologaneng, sekao. go okola dintlha, tlodisa matlho, o dirisa kitso ya kgale Dirisa dikgangkgolo, melathoko, temana go araba dipotso tsa: Mang, Eng, Kae, Leng, Jang le Goreng Buisana ka dikgang kgolo Buisanang ka dikakanyokgolo le dintlha tse di totobetseng/kgethegileng Tshwaela ka tlhopho ya ditshwantsho mo sethangweng Buisanang ka tlotlofoko e ntšhwa go tswa mo sethangweng se se buisitsweng <p>Lebelela sethangwa se se buisitsweng ka nako ya puiso ka nosi/sebedi</p> <ul style="list-style-type: none"> Bua/tlotla ka naane/tlhalosa dintlha kgolo Tlhagisa <p>Go Buisa go ijesa monate</p> <p>Buisa padi letsatsi lengwe le lengwe metsotso e le 30</p> <p>Lebelela sethangwa se se buisitsweng ka nosi</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tlhophang diteng tse di maleba Dirisa lethomeso le le maleba Kwala ditlhogokgang/setlhogo Rulaganya ditiragalo sentle Dirisa tlotlofoko e e maleba Aakanya mopeleto ka go dirisa thanodi <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala Go kwala sethangwa sa nthla Go boeletsa Go tseleganya Go thotlha diphoso le Go tlhagisa Thanodi ya Mong <p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao jj. Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelolepele/kgatelopele ya barutwana 	<p>kutlo, phegelwana, phegelo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso jj.</p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG (TIRO 8) ● Sethangwa sa tirisano: (tse dikhutshwane tse 2 kgotsa se le 1 se selelele: Maduo: 10) E kwalwe pele ga teko e e etsweng tihoko				
7-8	Poeletso Tlhatlhobo e e tlhomameng: Tiro ya molomo			
9-10	DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9: TEKONG E E LEKANYEDITSWENG KWA SEKOLONG (Tsibogelo ya sethangwa: maduo 40) Potso 1: Sethangwa tekatlhaloganyo se se buisiwang/se se sa buisiweng (maduo 15) Potso 2: Tekatlhaloganyo ka ga setshwantshopono (Maduo: 10) Potso 3: Go kwala tshobokanyo (maduo 5)			

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG (TEKANYETSO YA GO ITHUTA)			
Ditirwana tsa go reetsa le go bua Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua	Ditirwana tsa go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya puiso Ditirwana tsa dikwalwa go tswa dikwalweng tse tharo mo kgweditharo tse pedi	Ditirwana tsa go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala Tshobokanyo Tlhamo Ditlhangwa tsa tirisano	Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana ya Tirisano Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana
TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TTEKANYE TSO E E TLHOMAMENG: (KGWEDITHARO 4)			
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 7: TIRO YA MOLOMO Puisetsogodimo (Maduo: 20) Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya ntlha mme e wediwe mo kgweditharong ya bobedi fa maduo a rekotiwa	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 8: GO KWALA Sethangwa sa tirisano (Maduo: 10) E kwalwa pele ga teko e e lekanyediwang kwa sekolong	TTEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 9: TEKONG E E EKANYEDIWANG KWA SEKOLONG TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo: 40) Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (Maduo: 15) Potso 2: Setshwantshopono (Maduo: 10) Potso 3: Tshobokanyo (Maduo: 5) Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (Maduo: 10)	

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG	
TSAMAO YA NGWAGA	TEKANYETSO E ETLHOMAMENG
TEKANYETSO KWA SEKOLONG	TLHATLHOBO
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG 6	
<ul style="list-style-type: none"> • Tiro ya Molomo: 1 (Puisetso godimo go kgabaganya dikgwedi di le thataro tsa ntlha tsa ngwaga) <ul style="list-style-type: none"> • Ditiro tsa go Kwala: 3 • Tsibogelo ya ditlhangwa: 1 • Tlhatlhobo e e laolwang: 1 Seetibosigo 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiro ya Molomo 1 – Tlhagiso ya Porojeke ka molomo (mo semesetareng) <ul style="list-style-type: none"> • Go Kwala ditlhangwa tsa Tiriso: 1 • Tlhatlhobo e e lekanyediwang kwa sekolobg: 1 Bofelo jwa ngwaga